



MONETARY POLICY REPORT

FEBRUARY 2023

Visual Summary

Unsa ang pinaka-ulahing monetary policy decision sa BSP?

Gipabilin sa BSP ang **target reverse repurchase rate** sa **6.5 percent** karong Pebrero 2024.


%



Naka-desisyon ang *Monetary Board* nga ipabilin sa 6.5 porsyento ang *target repurchase (RRP) rate* niadtong Pebrero 2024, base kini sa hulga sa kalig-on sa presyo sa mga palaliton taliwala sa nagkamaayong kondisyon sa *inflation*.

Niubos ang *inflation forecast* para sa 2024, samtang walay kausaban sa *forecast* sa sunod tuig 2025.*

The BSP's Inflation Forecasts



Source: Department of Economic Research, BSP

*Base sa pinaka-ulahing *risk-adjusted forecast* sa BSP niadtong Pebrero 14, 2024 nga *monetary policy meeting*

Ang *inflation* mao ang gipasapon sa pagsaka sa presyo sa mga produkto ug serbisyo sa usa ka nasud sulod sa gitakda nga panahon.

Nikunhod ngadto sa 3.9 porsyento ang pinaka-ulahing *risk-adjusted inflation forecast* para sa 2024, gikan sa 4.4 porsyento nga nahilatid sa *Monetary Policy Report* niadtong Nobyembre 2023. Nasulod na ang *forecast* sa *inflation target range* sa BSP.

Ang gipaabot nga hulga sa *inflation outlook* sa 2024 gipakunhod tungod sa gamay nga posibilidad sa pagsaka sa plitehan; mas huyang nga epekto sa taas nga presyo sa lana sa kalibutan; ug tukma nga pagpadayon sa Executive Order No. 10*.

Samtang, ang pagbana-bana sa *risk-adjusted inflation* para sa tuig 2025 misaka og gamay gikan sa 3.4 porsyento ngadto sa 3.5 porsyento tungod sa posible nga pagsaka sa presyo sa kuryente.

*Executive Order No. 10—Extending the Temporary Modification of Rates of Import Duty on Various Products Under Section 1611 of Republic Act No. 10863, Otherwise Known as the “Customs Modernization and Tariff Act”



Niubos ang hulga sa inflation sa 2024 kon itandi kini sa Nobyembre 2023 MPR, pero nagpabilin gihapon ang hulga sa posibleng pagpaspas niini.

Upside risks:

Mga posibleng hinungdan nganong mulapas ang *inflation* kon itandi kini sa *forecast*



Posibleng mulapas ang *inflation* kung itandi kini sa *forecast* o pagbana-bana sa BSP tungod sa mga nagkalain-laing hulga sama sa taas nga plitehan, dugang pagsaka sa presyo sa kuryente, mas mahal nga presyo sa lana ug dugang epekto sa El Niño sa presyo sa pagkaon.


Downside risks:

Mga posibleng hinungdan nga ang *inflation* ubos kon itandi kini sa *forecast*



Sa laing bahin, ang maayong pagpatuman sa mga lakang sa gobyerno aron makuhaan ang epekto sa El Niño posibleng makapakunhod sa *inflation*.

Ang *inflation expectations* nasulod na sa *inflation target range*.



Sumala sa resulta sa *Survey of External Forecasters** sa Bangko Sentral ng Pilipinas niadtong Pebrero 2024, walay kausaban ang mean *inflation forecasts* para sa tuig 2024 nga naa sa 3.9 porsyento ug tuig 2026 nga naa sa 3.4 percent, kon itandi kini sa resulta sa parehong surbey nga gipahigayon niadtong Enero 2024.

Ang *mean inflation forecast* usab para sa tuig 2025 misaka og gamay ngadto sa 3.5 porsyento gikan sa 3.4 porsyento.

Gipaabot sa mga *analysts* nga magpabiling maayo ang *inflation* sa 2024 ug nasulod na kini sa *ty-p* sa BSP.

*Survey ng 24 *analysts/ekonomista* mula sa pribadong sektor na isinagawa noong 6-12 Pebrero 2024




MONETARY POLICY REPORT

FEBRUARY 2023

Visual Summary

Gilaumang magpabilin ang ekonomiya nga mauswagon sa umaabot nga mga katuigan.

**Gross Domestic Product (At Constant 2018 Prices)
year-on-year growth rates; in percent
Q4 2018-2019 to Q4 2022-2023**



Source: Philippine Statistics Authority (PSA)

Ang BSP magpabiling andam og tagana nga mo *adjust* sa *monetary policy settings*, kung gikinahanglan, aron magpabilin ang *price stability* sa nasud nga mao ang nag-unang mandato sa BSP.



Mitaas ang *gross domestic product* (GDP) sa 5.6 porsyento niadtong Q4 2023 gikan sa 7.1 porsyento niadtong Q4 2022, tungod sa kakusug sa *domestic demand*.

Posibleng makita karong tuiga ang epekto sa unang pagtaas sa *target RRP rate* sa BSP.

Bisan pa, ang pag-uswag sa ekonomiya gilauman nga magpabiling kusgan sa umaabot nga mga katuigan.

Ang gilaumang paglambo sa ekonomiya gisuportahan sa mas maayong panglantaw sa dagan sa ekonomiya sa tibuok kalibutan ug pag-ubos sa kinatibuk-ang presyo sa lana sa gawas sa nasud. Ang gipatuman nga *structural reform measures* makatabang usab sa pagpauswag sa *investment climate* ug *economic sentiment* sa nasud.

Mahimong mukunhod pa ang *inflation* sa umaabot nga mga bulan kung wala'y dugang mga *supply-side shocks*.

Ang BSP padayong nagsuporta sa mga *non-monetary* nga mga lakang sa gobyerno aron masulbad ang mga *supply-side pressures* sa presyo sa mga palaliton.